

ISPITIVANJE PODJELE LETAVA ZA NIVELMAN
VISOCKE TAČNOSTI POMČĆU SPECIJALNOG KOMPARATORA

Tomislav Šimuncvić, dipl.inž.

Danas se od nivelmana zahtijeva da mjeri veću male visinske promjene, čiji rezultati služe u razne naučne i tehničke svrhe. Dugo se imalo povjerenja u invarske mjerne letve, koje služe za radove nivelmana visoke tačnosti. Međutim, podjela na njima se u prvom redu pogrešno nanosi, a i vremenom se može promjeniti, te je neophodno utvrditi odstupanja i u izmjerene visinske razlike uvoditi sračunate popravke dobijene na osnovu komparisanja letava. Nekada su letve komparisane pomoću invarskog lenjira, zvanog "ženevski lenjir", danas, zakvaljujući napredku nauke i tehnike one se komparišu pomoću posebnog uređaja nazванog "specijalni komparator". Na letava sam komparisao činu specijalnog komparatora koji se nalazi u preduzeću "Zrak" u Sarajevu.

Specijalni komparator ili, kako ga još nazivaju, "Univerzalni dužincijer" služi za mjerjenje dužina više tačnosti, prije svega na predmetima dužine do 3 m kao npr.:

Mjerilima sa crticama, na mernicima, mernim trakama, mernim letvama i sl. Njegova primjena je višestruka. Sa tim instrumentom se mogu mjeriti kalibri svih vrsta, kao na primjer: kontrolni prstencivi, kontrolni trncvi, kontrolni trncvi za navoj i slični predmeti, te ispitivati gabariti kalupa. Osim toga se može mjeriti porast na vretenima navoja i vodećim vretenima, kao razmak podjela na letvama.

Instrument se sastoji iz: mernog postolja, mernog nosača, mernog uređaja, mernog mikroskopa, te malih ravnih stolova za mjerjenje podjela.

Merno postolje služi kao nosač za mjerila, merni uređaj i predmete ispitivanja. Merno nosač se nalazi na prednjoj površini vodjenja mernog postolja i pomoću dva zavrtnja je čvrsto povezan sa mernim postoljem. Merni uređaj se sastoji iz čvaju mernih sacnica: donjih i gornjih. Donje sacnice nose mikroskop za cíitanje sa kojim se posmatraju podjele mjerila, kao i jedna 100 mm dug staklenička mjerilo sa 0,1 mm vrijednosti skale. Mikrometar sa obrtnom ručicom je čvrsto postavljen na donjim sacnicama. Ručica se okreće pomoću dugmeta za podešavanje, a cíitanje skale u mikroskopu za cíitanje. Time se 0,1 mm-ska podjela mjerila dijeli na stote i hiljadite dijelove milimetra. Za optička mjerena podjela upotrebljava se merno mikroskop za mjerjenje podjela. On u normalnoj izvedbi ima ukupno povećanje za 30 X. Mali ravni stolovi za mjerjenje podjela služe za ispitivanje dugackih ravnih predmeta, kao na primjer: mjerne letve, razmjernike itd.

Kad mjerena crte podjele kao što je podjela na letvama, mjerena se vrijednost dobiva kao razlika dvaju cíitanja. Donje sacnice se prvo pričvrste prema indeksnoj crti na mernom postolju. Tada

se gornje saonica pomjeraju dotle, dok se ne pojavi mjerac mjesto u videru polju mikroskopa. U tom položaju, gornje saonica se pritegru prema donjim saonicama. Okretanjem odgovarajućeg prstena za podešavanje mjerne mikroskop se podesi tako da podjelu koju treba mjeriti. Sada se opet pomoću odgovarajućeg dugmeta za podešavanje, donje saonica pomjeraju tako da daleko, dok na mikroskopu za čitavanje crta mjerila u gornjem isječku vidnog polja ne bude stajala simetrične između duple crte (bisektora). Okretanjem dugmeta za podešavanje mjerne mikroskop se podesi tako da jedan par crta (dupla crta) revolverskog okulara simetrično zatvara podjelu crtu koja se mjeri.

Mjerne vrijednosti se čitaju nakon što se sa dugmetom za podešavanje najbliže crta desetinskog milimetarskog mjerila, simetrične podesi prema svijetlećoj crti.

Prema tome, zadana merna vrijednost od mernog mesta I do II dobiva se kao razlika dvaju čitavanja.

Letve sam komparisao na opisani način, s tim da sam mjerio stvarne dužine decimetara i određivac razlike δ između nominalne i izmjerene vrijednosti decimetarske podjele i ustancio karakter tih razlika računskim i grafičkim putem.

Računski sam postupio tako da sam formirao tabelu za svaku podjelu na letvi u koju sam unosio podatke dobivene komparisanjem, da bi kasnije obradom tih podataka utvrdio odstupanja i sračunao popravke.

Nakon što sam u tabeli formirao odstupanja δ i utvrdio da su u granicama dozvoljenih, prešao sam na određivanje dužine srednjeg reteta za zadani par letava. Prvo sam našao "popravku za srednji metar" za svaku podjelu na letvama, koju sam sračunao po formuli $Q = 10 (\Delta)$ gdje je (Δ) srednja popravka decimetra. Potom sam našao "srednju popravku" za par letava koja je jednak aritmetičkoj sredini iz popravki pojedinih letava. Popravke se lakše uvode akc se nadje "srednja dužina metra" kac koeficijent sredina iz sve četiri podjele. Prema tome je:

$$k = \frac{\text{izmjerena dužina podjele}}{4}$$

Ja sam za svoj par letava dobio koeficijent $k = 0,999968$. Velika prednost je u tome, što se nije direktno mreži visinska razlika i ne treba ucpće voditi računa o predznaku.

Grafički način se sastoje u tome da sam na apsiscu cs napisao vrijednosti decimetara, a na ordinatu-greške pojedinih decimetara, te na kraju, spajanjem početnog i zadnjeg decimetra, dobio srednju popravku podjele.

Latvia: Mācību ministrija
no projekta mācību
zīmējumiem

00 00. 059						
300 00 00. 063	00 00. 061					- 0.028 0.0002
00 84. 527		00 84. 469				
310 00 84. 533	00 84. 530	01 00. 006	84. 469	- 0.031	+ 0.009	
01 84. 536			184. 475	+ 0.006	- 0.016 0.0003	
320 02 84. 519	01 84. 536	00 99. 981	284. 456	- 0.019	- 0.002	
330 02 84. 515	02 84. 517	00 99. 995	384. 451	- 0.005	- 0.004	
03 84. 508			484. 444	- 0.007	+ 0.005	
340 03 84. 515	03 84. 512	00 99. 993	584. 446	+ 0.002	- 0.005	
04 84. 504			684. 438	- 0.008	- 0.001	
350 04 84. 506	04 84. 505	01 00. 002	784. 434	- 0.004	- 0.004	
05 84. 502			884. 427	- 0.007	+ 0.008	
360 05 84. 512	05 84. 507	00 99. 992	984. 432	+ 0.005	+ 0.015 0.0001	
06 84. 500			1084. 444	+ 0.012	± 0.000	
370 06 84. 497	06 84. 499	00 99. 996	1184. 441	- 0.003	+ 0.003	
07 84. 494			1284. 441	± 0.000	+ 0.001	
380 07 84. 496	07 84. 495	00 99. 993	1384. 439	- 0.002	+ 0.001	
08 84. 483			1484. 437	- 0.002	± 0.000	
390 08 84. 494	08 84. 488	01 00. 005	1584. 434	- 0.003	- 0.002	
09 84. 499			1684. 429	- 0.005	- 0.005	
400 09 84. 496	09 84. 493	01 00. 012	1784. 421	- 0.008	+ 0.004	
10 84. 500			1884. 422	+ 0.001	- 0.005	
410 10 84. 511	10 84. 505	00 99. 997	1984. 414	- 0.008	+ 0.005	
11 84. 505			2084. 416	+ 0.002	+ 0.001	
420 11 84. 499	11 84. 502	01 00. 000	2184. 414	- 0.002	+ 0.009	
12 84. 499			2284. 420	+ 0.006	+ 0.001	
430 12 84. 504	12 84. 502	00 99. 998	2384. 418	- 0.002	- 0.002	
13 84. 501			2484. 413	- 0.005	+ 0.004	
440 13 84. 500	13 84. 500	00 99. 998	2584. 414	+ 0.001	+ 0.004	
14 84. 502			2684. 415	+ 0.001	+ 0.004	
450 14 84. 495	14 84. 498	00 99. 997	2784. 419	- 0.017	- 0.014 0.0002	
15 84. 498			2884. 401	+ 0.003	+ 0.006	
460 15 84. 492	15 84. 495	00 99. 995	2984. 397	- 0.004	- 0.001	
16 84. 492						
470 16 84. 487	16 84. 490	00 99. 992				
17 84. 485						
480 17 84. 479	17 84. 482	01 00. 001				
18 84. 486						
490 18 84. 479	18 84. 483	00 99. 992				
19 84. 475						
500 19 84. 475	19 84. 475	01 00. 002				
20 84. 474						
510 20 84. 479	20 84. 477	00 99. 998				
21 84. 471						
520 21 84. 470	21 84. 475	01 00. 006				
22 84. 478						
530 22 84. 484	22 84. 481	00 99. 998				
23 84. 472						
540 23 84. 486	23 84. 479	01 00. 006				
24 84. 475						
550 24 84. 473	24 84. 474	01 00. 001				
25 84. 473						
560 25 84. 478	25 84. 475	01 00. 001				
26 84. 476						
570 26 84. 476	26 84. 476	00 99. 983				
27 84. 460						
580 27 84. 459	27 84. 459	01 00. 003				
28 84. 466						
590 28 84. 458	28 84. 462	00 99. 996				
29 84. 458						
600 29 84. 458	29 84. 458	2984. 397	- 0.004			

Sāmierīguma: u. pārējā komparisājā
tm brāji -1,- - 21°2

$$(\Delta) = \frac{-0.103}{70} = -0.0034$$

m = ± 0.019

Dūzna lētve: 2999.897 mm

Na kraju sam ocijenio tačnost mjeranja za sve četiri podjele na obje letve. Na osnovu rezultata koje sam dobio zaključio sam da su sve četiri serije cjevjanja podjednake tačnosti. Poslije toga sam ispitao da li se greške decimetarske podjele pokravaju normalno zakonu razdiobe. Došao sam da rezultata da postoje neka mala odstupanja od normalnog zakona razdiobe, te da su rezultati i sa te strane uglavnom zavoljavajući.

Želio bih na kraju naglasiti da sam letve komparisao u horizontalnom položaju, a to nije njihov radni položaj. Stoga smatram da bi trebalo razraditi metodu za komparisanje letava kada su one postavljene u vertikalni položaj pa bi se na ovaj način eventualno uspješno moglo izbjegći greške koje se odnose na njen položaj prilikom komparisanja.

Iz tabele se vide tačnosti navodjenja sektora na crtici. Razlike navodjenja u dva položaja, naprijed - nazad kreću se od 0-6μm, što se ne postiže nikakvim drugim priborom kojim raspolažemo. To je tamo značajnije što su podjele na letvama doista oštećene.

Rad koji sam obavio imao je ispitivački karakter. Pokazalo se da u SRBiH raspolažemo sa visokokvalitetnim komparatorom letava i sve letve za NVT i PN bi ubuduće trebalo komparisati na ovaj komparatoru.